

**Dipotso tsa Maemo a kwa gae (Mofuta wa Baseline)**

**Tshekatsheko ya botsereganyi ba Mephato e Meraro ya Tshimologo mo Profenseng ya Bokone - Bophirima**

**Foromo e ya Setswana e ka dirisiwa go thusa go tshaloganya foromo ya Sekgoa. Tsweetswee, tlatsa fela e le nngwe ya tsone.**

1. **A ke wena o tlhokomelang morutwana wa Mophato 1 yo a tlisitseng foromo?** Ee\_\_\_\_; Nyaa\_\_\_\_
2. **O tsalana jang le morutwana o?** (Tshwaya ka "X". Oketsa "\*" mo motho mang kapa mang yo o go thusang mo go tlatseng ga foromo e.)  
Mme \_\_\_\_; Rre \_\_\_\_; Rremogolo \_\_\_\_; Koko \_\_\_\_;  
Ausi \_\_\_\_; Abuti \_\_\_\_; Mongwe [Ka kopo tlhalosa gore mang] \_\_\_\_\_
3. **O na le dingwaga tse kae?** \_\_\_\_ mengwaga (ka matsalo a a fetileng) [Fa o sa itse, tshwaya "X" fa: \_\_\_\_]
4. **Jaaka motlhokomedimogolo kgotsa motsadi wa ngwana, thutokgolo ya gago ke efe?** (Tshwaya ka "X")

Ga ke a fetsa Mophato 12 \_\_\_\_

Feditse Mophato 12 \_\_\_\_

Feditse setifikeiti kgotsa dipoloma ya dingwaga tse pedi kgotsa tharo morago ga sekolo \_\_\_\_

Ke sa ntse ke ithutela dikerii \_\_\_\_

Ke feditse dikerii e le nngwe ya dingwaga tse tharo kgotsa go feta \_\_\_\_

5. **O buisetsa ngwana wa gago wa Mophato 1 go le go kae?** (Tshwaya ka "X")

Le e seng \_\_\_\_;

Gangwe kgotsa gabedi mo bekeng \_\_\_\_;

Gararo go ya go gatlhano mo bekeng \_\_\_\_;

Malatsi otlhe \_\_\_\_

6. **O lekola ga kae gore ngwana wa gago wa Mophato 1 o dira tirogae?** (Tshwaya ka "X")

Le e seng \_\_\_\_;

Gangwe kgotsa gabedi mo bekeng \_\_\_\_;

Gararo go ya go gatlhano mo bekeng \_\_\_\_;

Malatsi otlhe \_\_\_\_

7. **Go dibuka di le kae kwa gae, mme ke tse dikae tse e leng tsa ngwana wa Mophato 1? (O se ke wa bala dimakasini)**

(Tshwaya ka "X" <u>mola monqwe le monqwe</u> )	0	1-5	6-10	11-25	Go feta
(i) <b>Nomoro ya dibuka tsotlhe kwa gae:</b>					
(ii) <b>Dibuka tse e leng tsa morutwana wa Mophato 1:</b>					

8. **Fa o lekanyetsa, e ka nna diura di le kae mo bekeng, mo o buisetsang monate fela kgotsa o batla go ithuta?**

Bonnyane jo bo sa feteng ura e 1 \_\_\_\_;

Ura 1 go ya go 2 \_\_\_\_;

Diura 2 go ya go 4 \_\_\_\_;

Diura 4 go ya go 8 \_\_\_\_;

Go feta diura tse 8 \_\_\_\_

9. **Ke malatsi a makae mo bekeng, kgotsa bolelele jo bo kana kang jo o buisetsang ngwana wa gago wa Mophato 1?**

Nomoro ya matsatsi a o buisetsang ngwana wa gago wa Mophato 1 mo bekeng?	0	1	2-3	4-5	6-7
Mo matsatsing a o buisang, ke metsotso e le mekae e o buisetsang ngwana wa gago wa Mophato 1?	Ga go maleba	1-10	11-20	21-30	31 kgotsa go feta

10. Ke eng se se botlhokwa se o naganang gore se ka dira baithuti botlhe ba buise sentle?

11. Ke neng la bofelo mo sekolo se ileng sa nna le Kopano ya Batsadi?

Ferikgong go ya Seetebosigo 2014 \_\_\_\_;

Phukwi go ya Lwetse 2014 \_\_\_\_;

Diphalane go ya go Sedimonthole 2014 \_\_\_\_;

Mo tshimologong ya 2015 \_\_\_\_

Fa o itse letlha la nnete, le kwale fa → \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ (sekai., 17 / 07 / 2014)

12. A o ile wa tsenela kopano ya batsadi e e fetsang go feta? Ee \_\_\_\_; Nyaa \_\_\_\_; Ga go maleba \_\_\_\_

13. Fa o ile wa se o tseenele, go reng? \_\_\_\_\_

14. A o ile wa kopana le morutabana wa Mophato wa 1 go buisana ka go simolola sekolo? Ee \_\_\_\_; Nyaa \_\_\_\_

15. O buile le morutabana go le kae mo ngwageng o? Le eseng \_\_\_\_; Gangwe \_\_\_\_;

2 go ya makgetlo a 3 \_\_\_\_; 4 go ya go makgetlo a 5 \_\_\_\_; Go feta makgetlo a 5 \_\_\_\_

16. Ke mang yo o naganang gore o tshwanetse a tsee maikarabelo a mantsi mo tswelopeleng ya go buisa ga ngwana wa gago wa Mophato 1?

Morutabana \_\_\_\_

Nna ke le motsadi / motlhokomedi / motlhokomedimogolo \_\_\_\_

Nna le morutabana wa gagwe \_\_\_\_

Puso \_\_\_\_

17. Ke mang yo o nang le tumelo ya gore o na le tlhotlheletso e kgolo thata mo tswelatsong ya go buisa ga ngwana wa gago?

Bogolothata motsadi / motlhokomedi / motlhokomedimogolo \_\_\_\_

Bogolothata Morutabana \_\_\_\_

Motsadi (kgotsa motlhokomedi / motlhokomedimogolo) le morutabana ka go lekana \_\_\_\_

Yo mongwe (ka kopo, bua gore mang \_\_\_\_\_) \_\_\_\_

(sekai., "moruti wa rona", kgotsa "rremogolo wa bone")

18. Ka kopo bontsha gore o dumelana kgotsa go ganetsana go le go kae le nngwe le nngwe ya ditemana tse di latelang: (Tsenya "X" mo moleng mongwe le mongwe)

	Ke ganetsa thata	Ke ganetsa go le gonnye	Ke dumela go le gonnye	Ke dumela thata
<b>Ditemana ka ga tumelo, kakanyo le tshepo ya gago:</b>				
(i) Go buisa ka Setswana go botlhokwa thata mo go direng sentle mo botshelong.				
(ii) Baithuti ba sekolo sa rona ba buisa bokoa thata.				
(iii) Ngwana wa me wa Mophato 1 a ka dira botoka e le tota ka go buisa.				
(iv) Sekolo se ka kgona go siamisa mathata a ngwana wa me wa Mophato 1 a nang le one a go buisa.				
(v) Ke tiro ya sekolo go siamisa mathata a ngwana wa Mophato 1 a a nang le one a go buisa.				

**Re lebogela go tsaya matsapa a gago a go araba dipotso tse!!**

(Ka kopo, botsa moithuti wa Mophato 1 yo a go neileing foromo e, go e busetsa kwa go Morutabana wa gagwe)

Tsweetswee, gopola gape go saena mme o busetsa foromo e ya tumalano go Morutabana ene yoo wa Mophato 1.

### CONSENT

I hereby agree to participate in the reading intervention evaluation by the HSRC. I understand that I am participating freely and without being forced in any way to do so. I also understand that I can stop participating at any point should I not want to continue and that this decision will not in any way affect me negatively. I understand that the project to which this evaluation is tied may in 2015 and 2016 benefit the project schools and their teachers, learners and parents, but not the control schools. I understand that my participation will remain confidential.

I understand that the information that I provide will be stored electronically and used to evaluate the reading interventions.

I also understand that evaluation findings will be communicated to senior DBE managers and through articles in academic journals without making known my identity or that of my Grade 1 child.

### TUMALANO

Fa, ke dumela go tsaa karolo mo botsereganying jwa puiso jwa HSRC. Ke tlhaloganya gore ke tsaa karolo ke lokologile ke sa gapeletswe ka tsela efe go dira se. Ke tlhaloganya gape gore nka emisa go tsaya karolo ka nako nngwe le nngwe fa ke sa tlhole ke batla go tswela, le gore tshweetso e, ga e kitla e nkama tsa tsela e e seng monate. Ke tlhaloganya gore projeke e e golaganeng le tshekatsheko e, e ka tswa ya re ka 2015 le 2016, ya tswela mosola dikolo tsa diprojeke mmogo le barutabana, baithuti le batsadi ba tsone, fela e seng dikolo tse di ka fa tlase ga taolo. Ke tlhaloganya gore botsaakarolo jwa me, bo tla nna bo le mo sephiring.

Ke tlhaloganya gore tshedimosetso e ke e neelang e tlile go bolokiwa ka mokgwa wa elektroniki mme ya dirisiwa go sekaseka botsereganyi jwa puiso.

Ke tlhaloganya gape gore diphitlhelelo tsa tshekatsheko di tlile go bolelelwa baokamedi bagolo ba LTP le go tlhagisiwa e le diatikile mo dijenaleng tsa dithuto kwa ntle ga go neela boitshupo jwa me kgotsa jwa ngwana wa me wa Mophato 1.

\_\_\_\_\_  
**Signature of Parent / Caregiver (Tshaeno ya Motsadi/Motlhokomedi)**